

# Uterotonici i tokolitici, farmakoterapija postpartalnog krvarenja

Vesna Vujić-Aleksić, dr med.

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i  
kliničku farmakologiju



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
UNIVERSITY OF BANJA LUKA  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
FACULTY OF MEDICINE



# Motilitet uterusa



- Materična muskulatura kontrahuje se ritmički, pri čemu kontrakcije nastaju u samom mišiću
- Aktivnost ćelija miometrijuma je pod dejstvom polnih hormona
- Negravidni uterus kontrahuje se spontano, ali slabo tokom prvog dijela ciklusa, a jače tokom lutealne faze i u menstruaciji
- Slabiji pokreti materice u ranoj trudnoći posljedica su sadejstva estrogena i progesterona, koji hiperpolarišu ćelije endometrijuma, što izaziva slabljenje spontanih kontrakcija
- Pred kraj gestacije, kontrakcije postaju snažnije, učestalije, a tokom porođaja i potpuno koordinisane



# Lijekovi koji utiču na motilitet uterusa



## UTEROTONICI

- Stimulatori kontraktilnosti uterusa
  - oksitocin
  - ergometrin
  - prostaglandini

## TOKOLITICI

- Inhibitori kontraktilnosti uterusa
  - $\beta_2$  adrenergički agonisti
  - kalcijumski antagonisti
  - antagonisti oksitocina
  - magnezijum sulfat
  - etanol





# Uterotonici

**Stimulišu kontrakciju uterusa i koriste se u cilju:**


- indukcije ili ubrzavanja porođaja u precizno određenim indikacijama,
- zaustavljanje postpartalnih krvarenja koje nastaju uslijed atonije uterusa,
- izazivanje kontrakcije uterusa nakon carskog reza ili drugih hirurških zahvata na uterusu,
- izazivanje terapijski indikovanog abortusa.





# Oksitocin

- Hormon zadnjeg režnja hipofize, nonapeptid
- Oslobođanje oksitocina stimulišu dilatacija cerviksa i dojenje
- Spora infuzija nekoliko jedinica oksitocina u toku posljednjih devet nedjelja trudnoće može započeti porođaj





# Oksitocin-dejstva

- **Dejstvo na uterus:**

- povećava snagu i frekvenciju kontrakcija materice**

- osjetljivost uterusa prema oksitocinu se približno podudara sa povećanjem spontane aktivnosti uterusa

- **Dejstvo na mlijecne žljezde:**

- prouzrokuje kontrakciju mioepitelnih ćelija koje okružuju mamarne alveole i dovodi do **ejekcije mlijeka**

- **Dejstvo na kardiovaskularni sistem:**

- vazodilatacija (pad krvnog pritiska, refleksna tahikardija)

- **Dejstvo na bubrege:**

- antidiuretski efekat (naročito izražen kod visokih doza)



# Oksitocin-farmakokinetika



- Razgrađuje se u digestivnom traktu uz pomoć proteolitičkih enzima, te se u terapijske svrhe primjenjuje skoro isključivo parenteralno (najčešće i.v.), rjeđe lokalno (kao sprej za nos, rastvor)
- Malo se veže za proteine plazme, raspodjeljuje se u ekstracelularnoj tečnosti (Vd 12l), prolazi posteljicu, u manjim količinama može se naći u majčinom mlijeku, biotransformaciju vrši oksitocinaza
- Poluvrijeme u plazmi iznosi svega nekoliko do najviše 15 minuta, izlučuje se mokraćom



# Oksitocin-indikacije



- **Indukcija ili stimulacija porođaja u apsolutnim medicinskim indikacijama**
- **Izazivanje kontrakcije uterusa tokom carskog reza, a nakon vađenja ploda i posteljice**
- **Prevencija i terapija postpartalnog krvarenja**
- **Izazivanje terapijski indikovanog abortusa (kao adjuvantna terapija)**
- *Poticanje lučenja majčinog mlijeka (nazalni sprej, rastvor)*



# Oksitocin-doziranje i način primjene

- Male doze (najčešće 5 IJ)
- Spora intravenska infuzija kap po kap ili putem infuzione pumpe
- Početna brzina infuzije 2-8 kapi/min, postepeno se može povećavati (maksimalna preporučena brzina je 40 kapi/min ili 2 ml/min)
- Kao rastvarač se može koristiti 0,9% NaCl ili 5% glukoza
- *U zavisnosti od proizvođača, režim čuvanja oksitocina je ili do 25 °C ili 2 °-8 °C (hladni lanac)*





# Oksitocin-neželjena dejstva

- Spazam uterusa, hipertonija zida, tetaničke kontrakcije, ruptura uterusa
- Fetalni distres, asfiksija i smrt ploda
- Intoksikacija vodom sa hiponatrijemijom (zbog antidiuretskog efekta oksitocina i ako se koriste visoke doze duže, uz dosta tečnosti, a bez nadoknade elektrolita), simptomi: glavobolja, mučnina, povraćanje, letargija, pospanost, nesvejstica, epi napadi, smanjenje koncentracije elektrolita u serumu



# Oksitocin-kontraindikacije i interakcije



- **Kontraindikacije:** preosjetljivost, hipertonične kontrakcije uterusa, fetalni distres, cefalopelvične disproportcije i ostala stanja kod kojih bi moglo doći do rupture materice
- **Interakcije:** prostaglandini i analozi, lijekovi koji produžavaju QT interval, inhalacioni anestetici, vazokonstriktori/simpatikomimetici



# Ergometrin



- **Ergometrin** prirodni alkaloid iz ražne glavnice (*Secale cornutum*), **metilergometrin** polusintetski derivat prirodnog ergometrina
- Djeluje na  $\alpha$  adrenergičke receptore i 5-hidroksitriptaminske receptore (5HT)
- Snažno djeluje na glatke mišiće uterusa, povećava tonus, jačinu i učestalost ritmičkih kontrakcija, što dovodi do smanjenja gubitka krvi nakon porođaja (*gravidni uterus i uterus neposredno nakon porođaja su posebno osjetljivi prema ergometrinu*)
- Posjeduje i umjerен vazokonstriktorni efekat



# Ergometrin-farmakokinetika



- Primjenjuje se per os ili parenteralno (i.v. ili i.m.)
- Resorpcija iz GIT u različitom stepenu, resorpcija iz mišića spora, ali zadovoljavajuća
- Brza distribucija u organizmu, dejstvo već nakon 3-5 minuta, trajanje dejstva 3 i više sati
- Metaboliše se u jetri (izražen efekat „prvog prolaska kroz jetru“ kod oralne primjene)
- Izlučuje se primarno putem žuči, ali i u majčino mlijeko (poseban oprez kod dojilja!)



# Ergometrin-indikacije, doziranje i način primjene



- Indikovan u liječenju hemoragija nastalih zbog atonije uterusa nakon porođaja ili pobačaja
- Farmaceutski oblici:
  - oralne kapi, rastvor (3 puta dnevno po 10-15 kapi)
  - rastvor za injekciju (0.1-0.2 mg i.m. ili i.v.)
- Maksimalna dužina trajanja terapije 7 dana (kod dojilja do 3 dana)
- *U zavisnosti od proizvođača, režim čuvanja je ili do 25°C ili 2°-8°C (hladni lanac)*
- *Ograničeno vrijeme upotrebe nakon otvaranja oralnih kapi-28 dana*



# Ergometrin-neželjena dejstva



- Hipertenzija, koja može biti udružena se epi napadima i glavoboljom
- Mučnina, povraćanje
- Kožni egzantem
- Spazam arterijskih krvnih sudova
- Ergotizam-kod primjene visokih doza duže vrijeme, simptomi: snažan grč glatkih mišića krvnih sudova koji se manifestuje ishemijom tkiva i organa, te gangrenom (*vatra Sv. Antuna*); terapija: natrijum-nitroprusid



# Ergometrin-kontraindikacije i interakcije



- **Kontraindikacije:** preosjetljivost na alkaloide ražne glavnice, težak oblik hipertenzije, preeklampsija ili eklampsija, angina pektoris, trudnoća, oboljenja perifernih krvnih sudova
- **Interakcije:**
  - sa snažnim inhibitorima CYP3A4 (makrolidi, inhibitori reverzne transkriptaze i HIV proteaze, antifungicidi-azoli)-vazospazam koji dovodi do ishemije mozga i ekstremiteta
  - pojačava dejstvo simpatomimetika i drugih alkaloida ražne glavnice





# Prostaglandini E i F (PGE i PGF)

- Proizvodi metabolizma arahidonske kiseline, nastaju djelovanjem enzima ciklooksigenaze 1 i 2
- Kontrahuju glatku materičnu muskulaturu (izazivaju koordinisane kontrakcije tijela gravidnog uterusa, dok istovremeno relaksiraju grlić materice)
- PGE djeluju vazodilatatorno i prouzrokuju hipotenziju, a PGF vazokonstrikciju, ali bez promjene krvnog pritiska
- Najčešće korišteni u porodiljstvu: **misoprostol** (analog PGE<sub>1</sub>), **dinoproston** (PGE<sub>2</sub>), **dinoprost** (PGE<sub>2α</sub>), **karboprost** (15-metil PGF<sub>2α</sub>)





# Misoprostol

- **Indikacije u porodiljstvu:** indukcija porođaja, ubrzanje porođaja, medikamentozni prekid razvoja intrauterine trudnoće (zajedno sa mifepristonom), prevencija i liječenje postpartalnog krvarenja (alternativa u slučaju da oksitocin nije dostupan)
- **Put primjene:** intravaginalno (vaginalna tableta) ili peroralno (tableta)
- **Neželjena dejstva:** mučnina, povraćanje, proliv, bol u materici, pireksija, bronhospazam



# Ostali prostaglandini-primjena u porodiljstvu



- **Karboprost, dinoprost:**

- tretman postpartalnog krvarenja,

- put primjene: intramuskularno (rastvor za injekciju)

- **Dinoproston:**

- indukcija porođaja/abortusa,

- put primjene: intravaginalno (vaginalna tableta),  
intracervikalno (gel za cerviks)



# Postpartalno krvarenje (PPK)



- Gubitak krvi veći od 500 ml nakon vaginalnog porođaja ili veći od 1000 ml nakon carskog reza, u prva 24 časa nakon porođaja (*primarno postpartalno krvarenje*), odnosno između 24 časa i 12 nedjelja nakon porođaja (*sekundarno postpartalno krvarenje*)
- **Hitno stanje!**
- Vodeći uzrok maternalnog mortaliteta u nerazvijenim zemljama





# Postpartalno krvarenje-uzroci

**4 T:**

- 1. Tonus:** atonija materice,
- 2. Trauma:** laceracije genitalnog trakta, hematomy, ruptura materice, inverzija materice
- 3. Tkivo:** zaostajanje tkiva placente
- 4. Tromboplastin:** poremećaj koagulacije kod majke



# Postpartalno krvarenje-prevencija (1)

- Regularna antenatalna njega
- Korekcija anemije i pothranjenosti
- Identifikacija žena u riziku i transfer u bolnicu koja ima uslove da zbrinjava hitnoće u porodiljstvu
- Rutinsko aktivno vođenje trećeg porođajnog doba:
  - primjena uterotonika,
  - kontrolisano povlačenje pupčane vrpce (ne u slučaju da na porođaju nisu prisutni stručni zdravstveni radnici),
  - odloženo podvezivanje pupčane vrpce (nakon 1-3 min od porođaja),
  - postporođajna abdominalna procjena tonusa uterusa (odmah nakon porođaja i svakih 15 min u naredna dva sata)



# Postpartalno krvarenje-prevencija (2)

- Za prevenciju nastanka postpartalnog krvarenja svim porodiljama bi trebalo dati uterotonike tokom trećeg porođajnog doba
- **Prvi izbor oksitocin (10 IJ i.v. ili i.m.)**
- Drugi izbor (u slučaju da oksitocin nije dostupan): ergometrin/metilergometrin, fiksna kombinacija oksitocina i ergometrina, misoprostol



# Postpartalno krvarenje-farmakoterapija



- **Uterotonici:**

1. **Prvi izbor oksitocin (10 IU u 500 ml Na Cl i.v, 15-30 kapi/min)**
2. **Drugi izbor** (u slučaju da oksitocin nije dostupan ili ako krvarenje ne reaguje na oksitocin):
  - **ergometrin/metilergometrin (0.2 mg i.v, ponoviti nakon 15 min, maksimalno 4 doze), ili**
  - fiksna kombinacija oksitocina i ergometrina (i.v.), ili**
  - misoprostol (600 µg p.o.)**





# Postpartalno krvarenje-farmakoterapija

- **Obezbijediti krv za transfuziju** (najmanje dvije jedinice pune krvi)
- **Nadoknada tečnosti izotoničnim kristaloidima**
  - do 2 l kristaloida, nakon čega se može nastaviti sa 1.5 l koloidnih rastvora (dok ne stigne krv za transfuziju)
  - i kristaloidi i koloidi trebaju se primijeniti zagrijani
- **Primjena kiseonika putem maske** (10-15 l/min)
- **Traneksamična kiselina** (ako oksitocin i drugi uterotonici ne zaustave krvarenje ili ako se smatra da je krvarenje dijelom rezultat traume)
  - 500-1000 mg i.v, može se ponoviti nakon 4 sata



# Postpartalno krvarenje-ostale intervencije

- **Masaža materice (manuelna)**
- **Intrauterina balon tamponada**
- **Embolizacija materične arterije** (ako je na raspolaganju interventni radiolog)
- **Hirurška intervencija** (podvezivanje unutrašnje ilijačne arterije, peripartalna histerektomija)
- Bimanuelna kompresija materice, eksterna kompresija aorte i upotreba nepneumatskog antišok odijela preporučuju se kao privremene mjere



# Liječenje sekundarnog postpartalnog krvarenja



- Endometritis
  - oralni antibiotici, hospitalizacija zboga i.v. antibiotske terapije ako je pacijentkinja hemodinamski nestabilna
- Pseudoaneurizma materične arterije
  - antibiotici (ako je prisutna i infekcija), nadoknada krvi, embolizacija materične arterije
- Zaostalo tkivo placente
  - oralni antibiotici, hospitalizacija zbog i.v. antibiotske terapije ako je pacijentkinja hemodinamski nestabilna, evakuacija zaostalog tkiva





# Tokolitici

- Inhibiraju kontrakcije uterusa, koriste se za odgađanje ili sprečavanje prevremenog porođaja (koji se dešava između 24. i 33. nedjelje inače nekomplikovane trudnoće)
- Prolongiranje trudnoće uz primjenu tokolitika je do 7 dana, a primjena pojedinih tokolitika ograničena na do 48 sati
- Nema jasnih dokaza da primjena tokolitika može popraviti ishode trudnoće, ali je razumno koristiti ih u situacijama u kojima treba kompletirati terapiju kortikosteroidima ili onezbijediti transfer *in utero*





# Tokolitici

Najčešće korišteni:

- $\beta_2$  adrenergički agonisti (ritodrin, salbutamol, terbutalin)
- kalcijumski antagonisti (nifedipin)
- antagonisti oksitocina (atosiban)
- magnezijum sulfat
- etanol



# Tokolitici- $\beta_2$ adrenergički agonisti



- Selektivni  $\beta_2$  adrenergički agonisti imaju više neželjenih dejstava u odnosu na nifedipin i atosiban
- **Ritodrin:**
  - primjenjuje se kao i.v. infuzija (50  $\mu\text{g}/\text{min}$ )
  - neželjena dejstva: hipotenzija, tahikardija, aritmija, edem pluća, metaboličke komplikacije...
  - kontraindikacije: dijabetes ili KVS bolest majke, primjena  $\beta$  blokatora ili steroida
- **Salbutamol ili terbutalin:** alternative ritodrinu





# Tokolitici-nifedipin, atosiban

- **Nifedipin**

- primjenjuje se peroralno (udarna doza 20 mg, a potom doza 10-20 mg tri ili četiri puta dnevno, do 48h)
- NDL: hipotenzija i tahikardija majke, fetalna hipoksija

- **Atosiban**

- blokira efekte oksitocina na nivou receptora
- primjenjuje se i.v. (bolus injekcija, potom infuzija)
- NDL: nauzeja kod majke, nisu primijećena kod novorođenčadi
- skuplji od nifedipina





# Tokolitici-MgSO<sub>4</sub>, etanol

- **MgSO<sub>4</sub>**

- primjenjuje se i.v. kod porodilja u preeklampsiji
- NDL: mučnina, glavobolja i poremećaj vida majke, respiratorna i motorna depresija novorođenčeta

- **Etanol**

- primjena i.v. (spora infuzija, 10% rastvor)
- alternativa u slučaju da  $\beta_2$  adrenergički agonisti ne mogu biti primijenjeni
- uglavnom se ne koristi u kliničkoj praksi danas





# Hvala na pažnji



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
UNIVERSITY OF BANJA LUKA  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
FACULTY OF MEDICINE

